

JU KULTURNI CENTAR BAR
Broj 03-3-426/26-382/5
Bar 15.04.2026 god.

DOO "MONTENEGRO BONUS"
Broj 01-938
Cetinje, 17-04- 26
200 god.

JU KULTURNI CENTAR BAR, sa sjedištem na adresi ul. Maršala Tita br. 16, 85000 Bar, Crna Gora, PIB: 02002892, koju zastupa direktorica mr Aleksandra Grabež, s jedne strane (u daljem tekstu: Naručilac)

i

MONTENEGRO BONUS DOO Cetinje, sa sjedištem na adresi Donje Polje bb, 81250 Cetinje, Crna Gora, PIB: 02384337, koje zastupa izvršni direktor Veselin Klikovac, mr ekon., s druge strane (u daljem tekstu: Dobavljač),

zaključuju sljedeći

UGOVOR O ISPORUCI GORIVA ZA ZAGRIJAVANJE BIOSKOPSKE SALE

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka i isporuka goriva za zagrijavanje za potrebe Naručioca, u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku goriva za zagrijavanje, Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke i prihvaćenom ponudom Dobavljača.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu javnu nabavku goriva za zagrijavanje, broj #109855 od 10.03.2026. godine, Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 03-3-426/26-382/3 od 02.04.2026, kao i Ponude Dobavljača broj 155803 od 20.03.2026. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Jedinična cijena goriva za zagrijavanje (eurodizela), prema Ponudi Dobavljača, iznosi 1,1976 EUR po litru bez PDV-a.

Ovaj Ugovor se, sa zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavnu javnu nabavku goriva za zagrijavanje i prihvaćenom ponudom Dobavljača, zaključuje na maksimalnu ukupnu vrijednost od 10.000,00 EUR bez PDV-a, odnosno 12.100,00 EUR sa obračunatim PDV-om, pri čemu PDV iznosi 2.100,00 EUR.

Ugovorne strane su saglasne da se cijena goriva za zagrijavanje tokom trajanja Ugovora utvrđuje i obračunava u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje utvrđivanje maksimalnih cijena naftnih derivata u Crnoj Gori, uključujući relevantne uredbe Vlade Crne Gore u važećem obliku na dan isporuke. Promjene maksimalne cijene goriva za zagrijavanje po tom osnovu ne smatraju se izmjenom ovog Ugovora, već primjenom ugovorene formule za obračun cijene.

Dobavljač odobrava popust predviđen Ponudom u iznosu od 0,051 EUR po litru sa PDV-om, odnosno 0,0421 EUR po litru bez PDV-a, koji se obračunava na cijenu goriva za zagrijavanje utvrđenu u skladu sa prethodnim stavom.

Vrijednost svake pojedinačne isporuke obračunavaće se prema cijeni važećoj na dan isporuke i preuzimanja goriva za zagrijavanje, uz primjenu popusta iz prethodnog stava, s tim da ukupna realizacija po ovom Ugovoru ne može preći maksimalnu ukupnu vrijednost iz stava 2 ovog člana, osim ako su za to ispunjeni uslovi iz važećih propisa o javnim nabavkama i ako je odgovarajuća izmjena Ugovora zaključena u pisanoj formi.

Ugovorena cijena obuhvata isporuku na paritetu FCO u prostorije Doma kulture u Baru, kao i troškove prevoza, osiguranja i istovara prilikom transporta robe.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 15 dana od dana urednog prijema fakture.

Plaćanje se vrši na žiro račun Dobavljača broj 535-4701-41 kod Prve banke Crne Gore, na osnovu uredno ispostavljene fakture.

U slučaju zakašnjenja sa plaćanjem, Naručilac je dužan da, bez posebne opomene, plati Dobavljaču, pored glavnice, i kamatu za kašnjenje sa plaćanjem, računajući od prvog dana nakon isteka roka dospelosti do dana konačne isplate, pod uslovom da je Dobavljač ispunio svoje ugovorne i zakonske obaveze i da kašnjenje nije nastalo iz razloga za koje Dobavljač odgovara.

Kamata za kašnjenje sa plaćanjem obračunava se u skladu sa važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza, po važećoj stopi zakonske kamate za kašnjenje sa plaćanjem u komercijalnim transakcijama, koju utvrđuje i objavljuje Centralna banka Crne Gore za odgovarajući polugodišnji period.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da obezbijedi sve neophodne uslove za urednu i nesmetanu isporuku i prijem goriva za zagrijavanje na ugovorenom mjestu isporuke, uključujući obezbjeđenje nesmetanog pristupa mjestu isporuke, uslova za bezbjedan istovar i prisustvo ovlašćenog lica za prijem isporuke.

Ukoliko isporuka ne može biti izvršena ili prijem ne može biti obavljen iz razloga koji su na strani Naručioca, smatraće se da Dobavljač nije u zakašnjenju za vrijeme trajanja tih okolnosti.

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da vrši urednu isporuku goriva za zagrijavanje, po prijemu pisane narudžbe Naručioca, u roku od 2 dana od dana prijema narudžbe.

Rok iz prethodnog stava ne teče za vrijeme trajanja okolnosti koje onemogućavaju isporuku, a koje nijesu nastale krivicom Dobavljača.

Dobavljač se obavezuje da, prilikom svake pojedinačne isporuke, dostavi izvještaj, odnosno sertifikat o kvalitetu goriva, kao i da na zahtjev Naručioca dostavlja izvještaje o izvršenim isporukama koje su predmet ovog Ugovora.

Član 6.

Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu, odnosno do utroška maksimalne ukupne vrijednosti ovog Ugovora, u zavisnosti od toga koja okolnost nastupi ranije.

Naručilac zadržava pravo da, u skladu sa svojim stvarnim potrebama i dinamikom potrošnje, naruči manju količinu od procijenjene količine iz tehničke specifikacije, bez obaveze da iscrpi ukupnu ugovorenu vrijednost.

Član 7.

Dobavljač garantuje Naručiocu kvalitet isporučenog goriva za zagrijavanje, u skladu sa uslovima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu javnu nabavku goriva za zagrijavanje, prihvaćene Ponude i važećih tehničkih propisa koji se odnose na ovu vrstu robe.

Prilikom primopredaje, ovlašćeni predstavnik Naručioca dužan je da isporučenu robu pregleda na uobičajen način i da eventualne primjedbe na vidljive nedostatke saopšti odmah Dobavljaču.

Ugovorne strane mogu prilikom isporuke uzeti reprezentativni uzorak iz auto-cisterne, koji se po potrebi zapečaćuje i potpisuje od strane ovlašćenih predstavnika obje ugovorne strane.

Ukoliko se, u prisustvu ovlašćenih predstavnika ugovornih strana, zapisnički utvrdi da isporučeno gorivo za zagrijavanje ne odgovara ugovorenom kvalitetu, Dobavljač se obavezuje da, po prijemu zapisnika o reklamaciji, bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva dana, izvrši zamjensku isporuku odgovarajućeg kvaliteta.

U slučaju skrivenih nedostataka koji se nijesu mogli ustanoviti u momentu preuzimanja, reklamacija se podnosi pisanim putem bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od saznanja za nedostatak. Ako nastane spor u pogledu kvaliteta, mjerodavan je nalaz ovlašćene, odnosno akreditovane laboratorije. Troškove ispitivanja snosi Dobavljač ako se utvrdi da reklamacija jeste osnovana, a u suprotnom Naručilac.

Član 8.

Ugovor se može raskinuti sporazumom ugovornih strana, u pisanoj formi.

U slučaju jednostranog raskida, ugovorna strana koja raskida Ugovor dužna je da drugoj ugovornoj strani dostavi pisano obavještenje o raskidu, uz navođenje razloga raskida i datuma sa kojim raskid proizvodi pravno dejstvo.

Naručilac može jednostrano raskinuti Ugovor naročito ako Dobavljač, ni nakon pisanog upozorenja i ostavljenog primjerenog roka za otklanjanje povrede, ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom, osim kada priroda povrede zahtijeva hitno postupanje, kao i ako kvalitet robe odstupa od ugovorenog kvaliteta ili ako Dobavljač ne postupi po osnovanoj reklamaciji.

Dobavljač ima pravo da, nakon prethodno dostavljenog pisanog upozorenja i ostavljenog dodatnog roka od 15 dana za ispunjenje dospjele i nesporne obaveze, obustavi dalju isporuku i jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća račune u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom.

Ugovorna strana koja jednostrano raskine Ugovor bez osnova predviđenog zakonom ili ovim Ugovorom dužna je da drugoj ugovornoj strani nadoknadi dokazanu štetu, u skladu sa zakonom.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje spora ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 9.

U slučaju nastupanja vanrednih, nepredvidivih i od volje ugovornih strana nezavisnih okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje bitno utiču na nabavku, transport, isporuku ili preuzimanje goriva za zagrijavanje, kao što su ratna dejstva, sankcije, ozbiljni poremećaji na domaćem ili međunarodnom tržištu naftnih derivata, prekidi u lancima snabdijevanja, ograničenja u transportu, nestašica robe, intervencije nadležnih organa ili druge okolnosti slične prirode, na prava i obaveze ugovornih strana primjenjivaće se važeći propisi Crne Gore kojima se uređuju obligacioni odnosi, kao i ostali primjenjivi propisi.

Ugovorna strana pogođena okolnostima iz prethodnog stava dužna je da bez odlaganja, pisanim putem, obavijesti drugu ugovornu stranu o nastupanju tih okolnosti i njihovom očekivanom uticaju na izvršenje Ugovora, uz dostavljanje raspoloživih dokaza.

Za vrijeme trajanja okolnosti iz stava 1 ovog člana, rokovi za izvršenje obaveza pogođene ugovorne strane produžavaju se za vrijeme trajanja tih okolnosti i njihovih neposrednih posljedica, a kašnjenje ili nemogućnost izvršenja obaveza koja je time prouzrokovana neće se smatrati povredom Ugovora niti osnovom za obračun ugovorne kazne, penala ili naknade štete, osim ako je šteta nastala usljed namjere ili krajnje nepažnje.

Ugovorne strane se obavezuju da bez odlaganja pristupe pregovorima radi usaglašavanja daljeg izvršenja Ugovora, u skladu sa zakonom, propisima kojima se uređuju javne nabavke i stvarnim mogućnostima izvršenja.

Ako okolnosti iz stava 1 ovog člana traju duže od 30 dana, a ugovorne strane ne postignu saglasnost o daljem izvršenju Ugovora, svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor pisanim obavještenjem, bez prava druge ugovorne strane na ugovornu kaznu po tom osnovu, pri čemu su ugovorne strane dužne da izmire sve dospjele i nesporne obaveze nastale do dana raskida.

Član 10.

Na sva pitanja koja nijesu uređena odredbama ovog Ugovora primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o javnim nabavkama i drugih važećih propisa Crne Gore. Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti isključivo u pisanoj formi, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom.

Ukoliko u toku važenja ovog Ugovora dođe do promjene naziva ili drugih statusnih promjena kod jedne od ugovornih strana, sva prava i obaveze te ugovorne strane prelaze na njenog pravnog sljedbenika, o čemu je druga ugovorna strana dužna biti blagovremeno obaviještena.

Član 11.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati sve mjere radi sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih nedozvoljenih radnji u toku postupka javne nabavke i realizacije ovog Ugovora, koje bi, u smislu važećeg Zakona o javnim nabavkama, mogle dovesti do ništavosti ovog Ugovora.

Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane.

Član 13.


Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj Ugovor pročitale, razumjele i da njegove odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaki primjerak predstavlja original. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka ovog Ugovora nakon njegovog potpisivanja.

Naručilac

JU Kulturni centar Bar

mr Aleksandra Grabčević, direktorica



Dobavljač

Montenegro Bonus d.o.o. Cetinje

Veselin Klikovac, mr ekon. – izvršni direktor

